



## Uputstvo za eRačun za električnu energiju u mKlik aplikaciji

Na početnom ekranu na Prečicama izaberite „e Računi“.



Na opciji PRETPLATE izaberite opciju NOVA PRETPLATA.

Izborom ove opcije dobijate pregled preduzeća sa kojima Banka ima sklopljen ugovor i čije račune možete plaćati samo jednim klikom.



Nakon što izaberete Elektroprivreda RS potrebno je da popunite tražena polja u detaljima računa:

- “Korisnički naziv” je polje gdje unosite proizvoljno naziv režijskog računa
- “Identifikator računa” je polje gdje unosite dvije stavke sa režijskog računa koje su označene na fotografiji ispod.

Potrebno je da pročitate Uslove korišćenja usluge mjesečnih računa i da ih prihvatite pomjeranjem klizača udesno.

13:52

**ELEKTROPRIVREDA RS**

IBAN izdavaoca računa  
5620088163973190

Naziv izdavaoca računa  
ELEKTROPRIVREDA RS

Adresa izdavaoca  
STEPE STEPANOVIĆA BB, TREBINJE.

Period izdavanja  
MJESEČNO

**Detalji računa**

Korisnički naziv

Identifikator računa  
Unesite model i poziv na broj sa svog računa

USLOVI KORIŠĆENJA >

SLAŽEM SE SA USLOVIMA KORIŠTENJA

NASTAVI

1

**Рачун број: 5891595-4-1024-7544410**

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: \_\_\_\_\_ ЕИС код 2

Адреса мјерног мјеста: \_\_\_\_\_ 36Z0SK100035802M

Nakon unosa podataka i prihvatanja uslova birate opciju NASTAVI. Prikazaće Vam se detalji pretplate. Izborom opcije PRETPLATITE SE potrebno je da potpišete pretplatu. Nakon autorizacije Vaš zahtjev će biti evidentiran u banci, a pretplata prikazana u pregledu pretplata u mKlik aplikaciji sa statusom Aktivan.